

1403.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. maja 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE O EMBARGU NA ORUŽJE S OBZIROM NA STANJE U REPUBLICI ZIMBABVE

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere o embargu na oružje s obzirom na stanje u Republici Zimbabve, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2011/101/ZVBP od 15. februara 2011. godine, 2012/97/ZVBP od 17. februara 2012. godine, 2012/124/ZVBP od 27. februara 2012. godine, 2013/89/ZVBP od 18. februara 2013. godine, 2013/160/ZVBP od 27. marta 2013. godine, 2013/469/ZVBP od 23. septembra 2013. godine, 2014/98/ZVBP od 17. februara 2014. godine, 2015/277/ZVBP od 19. februara 2015. godine, 2015/1924/ZVBP od 26. oktobra 2015. godine, 2016/220/ZVBP od 15. februara 2016. godine, 2017/288/ZVBP od 17. februara 2017. godine, 2018/224/ZVBP od 15. februara 2018. godine, 2018/227/ZVBP od 15. februara 2018. godine, 2019/284/ZVBP od 18. februara 2019. godine, 2020/215/ZVBP od 17. februara 2020. godine, 2021/258/ZVBP od 18. februara 2021. godine, 2022/227/ZVBP od 17. februara 2022. godine, 2023/339/ZVBP od 14. februara 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/460/ZVBP od 2. februara 2024. godine, 2025/335/ZVBP od 18. februara 2025. godine i 2026/383/ZVBP od 17. februara 2026. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 314/2004 od 19. februara 2004. godine, 1488/2004 od 20. avgusta 2004. godine, 898/2005 od 15. juna 2005. godine, 1272/2005 od 1. avgusta 2005. godine, 1367/2005 od 19. avgusta 2005. godine, 1791/2006 od 20. novembra 2006. godine, 236/2007 od 2. marta 2007. godine, 412/2007 od 16. aprila 2007. godine, 777/2007 od 2. jula 2007. godine, 702/2008 od 23. jula 2008. godine, 1226/2008 od 8. decembra 2008. godine, 77/2009 od 26. januara 2009. godine, 173/2010 od 25. februara 2010. godine, 174/2011 od 23. februara 2011. godine, 151/2012 od 21. februara 2012. godine, 145/2013 od 19. februara 2013. godine, 517/2013 od 13. maja 2013. godine, 915/2013 od 23. septembra 2013. godine, 153/2014 od 17. februara 2014. godine, 2015/275 od 19. februara 2015. godine, 2015/612 od 20. aprila 2015. godine, 2015/1919 od 26. oktobra 2015. godine, 2015/1921 od 26. oktobra 2015. godine, 2016/214 od 15. februara 2016. godine, 2016/218 od 16. februara 2016. godine, 2017/284 od 17. februara 2017. godine, 2018/223 od 15. februara 2018. godine, 2019/278 od 18. februara 2019. godine, 2019/283 od 18. februara 2019. godine, 2019/1163 od 5. jula 2019. godine, 2020/213 od 17. februara 2020. godine, 2020/219 od 17. februara 2020. godine, 2021/251 od 18. februara 2021. godine, 2021/253 od 17. februara 2021. godine, 2022/225 od 17. februara 2022. godine, 2022/226 od 17. februara 2022. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2023/2694 od 27. novembra 2023. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2025/348 od 18. februara 2025. godine i 2026/384 od 17. februara 2026. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0101-20260219> od 19. februara 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/314/2026-02-19> od 19. februara 2026. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 20. februara 2027. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke biće objavljen na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Zimbabve („Službeni list CG”, br. 93/23 i 76/24).

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1822/3

Podgorica, 14. maja 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.